

Exhibit B

Defendants

DEFENDANT	TYPE	DATE OF SERVICE	ANSWER DUE		PROOF FILED
Abd al Rahim al Nashiri, a/k/a Bilal Bin Marwan a/k/a Mullah Bilal	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Abdulrahman Alamoudi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Abu Musab Zarqawi a/k/a Khalayleh Ahmed Fadel	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Abu Zubaydah	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Ahmed Khalil Ibrahim Samir al Ani	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Akida Bank Private Limited a/k/a Akida Islamic Bank	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
al Hijrah Construction and Development, Ltd.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
al Qaeda Islamic Army	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Albert Freidrich Armand Huber a/k/a Ahmed Huber	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Ali Ghaleb Himmat	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Aqeel al Aqeel	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Ayman al Zawahiri	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Bank al Taqwa	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Benevolence International Foundation, Inc.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Dallah Avco Trans Arabia Co. Ltd.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Egyptian Islamic Jihad	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Faruq al Hijazi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Global Diamond Resource	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Global Relief Foundation, Inc.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Gulbuddin Hekmatyar	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Gum Arabic Co. Ltd.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Hassan A.A. Bahfzallah	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05

Hassan al Turabi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Khalid Sheikh Mohammed	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mamoun Darkazanli	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mamoun Darkazanli Import-Export Company	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mansour al Kadi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Miga Malaysian Swiss Gulf and African Chamber	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mohamed Bahareth	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mohamed Bayazid	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mohamed Galeb Kalaje Zouaydi a/k/a Abu Talha	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mohamed Jamal Khalifa	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mounir el Motassadeq	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mufti Mohamed Rashid	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Muhammad Omar	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Muslim Brotherhood	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Mustafa Ahmed al Hisawi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Muwaffaq Foundation	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Nada Management Organization SA a/k/a al Taqwa Mangement Organization	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Nasco Nasreddin Holdings SA	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
National Islamic Front Party	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
New Diamond Holdings	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Omar al Bayoumi a/k/a Abu Imard	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Osama Bin Laden	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Piedmont Poultry	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh a/k/a Ramzi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05

Mohamed					
SAAR Foundation	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Saddam Hussein	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Said Bahaji	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Saif al Adel	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Sanabel al Kheer, Inc.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Sana-Bell Inc.	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Sanabil al Khair	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Sheikh Yusuf al Qardawi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Sherif Sedky	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Shiekh Adil Jalil Batterjee	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Shiekh Omar Bakri Muhammad	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Success Foundation	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Sulaiman al Ali	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Tadamon Islamic Bank	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Taha Yassin Ramadan	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Taibah International Aid Association	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Abdelaziz al Omari	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Ahmed al Ghamdi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Ahmed al Nami	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Ahmed Ibrahim A. al Haznawi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Fayez Ahmed	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Hamza al Ghamdi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Hani Hanjour	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Khalid al Midhar	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05

The Estate of Majed Moqed	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Marwan al Shehhi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Mohald al Shehri	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Mohamed Atta	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Nawaf al Hazmi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Saeed al Ghamdi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Salem al Hazmi	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Sata M.A. al Suqami	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Wail al Shehri	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Waleed M. al Shehri	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Estate of Ziad Samir Jarrah	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
The Taliban	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Yousef M. Nada Establishment	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Youssef M. Nada	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05
Zacarias Moussaoui	MDL Publication	13-Jan-05	14-Mar-05		4-Mar-05 & 16-Mar-05